

t38_semi_af1

(TMP8JvDmGnbeD6gA2gme6KP9HLenL4ofEp4)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_semi_af1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_semi_af1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_semi_af1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & ((r2_semi_af1 X0 X1 X2 X3 X4) \Rightarrow ((\neg r1_semi_af1 X0 X1 X2 X3) \wedge ((\neg r1_semi_af1 \\ & X0 X2 X1 X4) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X3 X4 X1) \wedge (\neg r1_semi_af1 X0 X4 X3 X2)))))))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_semi_af1 X0 X1 X2 X3) \Rightarrow ((r1_semi_af1 X0 \\ & X1 X3 X2) \wedge ((r1_semi_af1 X0 X2 X1 X3) \wedge ((r1_semi_af1 X0 X2 X3 X1) \wedge (\\ & (r1_semi_af1 X0 X3 X1 X2) \wedge (r1_semi_af1 X0 X3 X2 X1)))))))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\ & \quad X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ & \quad (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\ & \quad (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\ & ((r2_semi_af1 X0 X1 X2 X3 X4) \Rightarrow ((\neg r1_semi_af1 X0 X1 X2 X3) \wedge ((\neg r1_semi_af1 \\ & X0 X1 X3 X2) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X1 X2 X4) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X1 X4 X2) \wedge \\ & ((\neg r1_semi_af1 X0 X1 X3 X4) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X1 X4 X3) \wedge ((\neg r1_semi_af1 \\ & X0 X2 X1 X3) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X2 X3 X1) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X2 X1 X4) \wedge \\ & ((\neg r1_semi_af1 X0 X2 X4 X1) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X2 X3 X4) \wedge ((\neg r1_semi_af1 \\ & X0 X2 X4 X3) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X3 X1 X2) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X3 X2 X1) \wedge \\ & ((\neg r1_semi_af1 X0 X3 X1 X4) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X3 X4 X1) \wedge ((\neg r1_semi_af1 \\ & X0 X3 X2 X4) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X3 X4 X2) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X4 X1 X2) \wedge \\ & ((\neg r1_semi_af1 X0 X4 X2 X1) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X4 X1 X3) \wedge ((\neg r1_semi_af1 \\ & X0 X4 X3 X1) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X4 X2 X3) \wedge ((\neg r1_semi_af1 X0 X4 X3 X2)))))))))))))))))) \end{aligned}$$